`
ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 202 ތާރީޚު: 5 ޞަފަރު 1442 – 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އަންގާރަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 23/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު (2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު: 3336211
މޯބައިލް: 7242885
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 6 ވި އާދީއްތަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
33 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު (2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 92 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 22 ސެޕްޓެންބަރު 5(2020 ޞަފަރު)1442 ވި
އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 202 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 23/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު (2020 އަށް
1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު
(2020 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
1. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް 3 މާއްދާ އިތުރުކުރުން.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 7-1 (ހ) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ރައީސަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބޯޑުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 140 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރެވެ.
(ށ) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސަކީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެކެވެ.
(ނ) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ
ބޯޑުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 7-2. (ހ) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ބޯޑުގެ ރައީސެވެ.
ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު
(ށ) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ރައީސް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެނެތް
ޙާލަތެއްގައި، އެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސެވެ.
(ނ) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކަށް ބޯޑުގެ ރައީސާއި ނައިބު
ރައީސް ހާޒިރުވެނެތް ޙާލަތެއްގައި، އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް
އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
3

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 202 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 7-3. (ހ) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު
ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުން
1 (އެކެއް) ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި، ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ތިރީގައިވާ
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
(1) ބޯޑުގެ ރައީސް ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން.
(2) ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޯޑުން ނިންމުން.
(3) ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު
މެންބަރަކު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އެދުން.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާ
ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި އޮތޯރިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ.
2. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
____
4